

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na 10. sednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 27. jula 2010. godine, donijela je

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUČNOM OBRAZOVANJU

Član 1

U Zakonu o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07) u članu 2 i drugim odredbama Zakona, osim člana 122, riječ „Republika“, u različitom padežu, zamjenjuje se riječima: „Crna Gora“, u odgovarajućem padežu, a u članu 95 riječ „Republike“ briše se.

Član 2

U članu 2 poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:
„6) razvijanje svijesti učenika o potrebi cjeloživotnog učenja.“

Član 3

Poslije člana 2 dodaje se novi član koji glasi:

„Školarina

Član 2a

Za sticanje stručnog obrazovanja u ustanovi koja se finansira iz javnih prihoda redovni učenik ne plaća školarinu.”

Član 4

U članu 3 stav 1 mijenja se i glasi:
„Stručno obrazovanje obavljaju škole ili škole zajedno sa poslodavcem, u skladu sa obrazovnim programom.“

Stav 2 briše se.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

Član 5

Član 4 mijenja se i glasi:

„Ugovor o nastavi, odnosno obrazovanju

Član 4

Škola može izvoditi stručno obrazovanje u cjelini ili teorijski dio u školi, a praktično obrazovanje ili dio praktičnog obrazovanja kod poslodavca.

Obim praktičnog obrazovanja kod poslodavca određuje se obrazovnim programom.

Ako stručno obrazovanje izvodi škola, a dio praktičnog obrazovanja se izvodi kod poslodavca, međusobna prava i obaveze između škole i poslodavca, kao i prava i obaveze učenika, uređuju se kolektivnim ugovorom o nastavi.

Ugovor iz stava 3 ovog člana zaključuju direktor škole i poslodavac.

Ako praktično obrazovanje izvodi u cjelini poslodavac, međusobna prava i obaveze učenika i poslodavca uređuju se individualnim ugovorom o obrazovanju koji zaključuju poslodavac i roditelj, odnosno staratelj učenika, u skladu sa ovim zakonom.

Uslove koje mora da ispunjava poslodavac iz stava 3 ovog člana utvrđuje škola, a uslove koje mora da ispunjava poslodavac iz stava 5 ovog člana utvrđuje reprezentativno udruženje poslodavaca (u daljem tekstu: udruženje). ”

Član 6

U članu 5 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

“5) umjetnička škola.”

Član 7

Član 6 mijenja se i glasi:

“Kvalifikacije nivoa (stepena) obrazovanja

Član 6

U dvogodišnjoj stručnoj školi se stiče kvalifikacija nivoa nižeg stručnog obrazovanja u trajanju od dvije godine.

U trogodišnjoj, odnosno četvorogodišnjoj stručnoj školi se stiče kvalifikacija nivoa srednjeg stručnog obrazovanja u trajanju od tri, odnosno četiri godine.

U višoj stručnoj školi se stiče kvalifikacija nivoa višeg stručnog obrazovanja u trajanju od dvije godine.

Sa sticanjem kvalifikacije nivoa obrazovanja iz st. 1, 2 i 3 ovog člana stiču se odgovarajuće stručne kvalifikacije, koje su dio Crnogorskog okvira kvalifikacija.”

Član 8

Član 7 mijenja se i glasi:

“Osposobljavanje i usavršavanje

Član 7

Radi sticanja, osavremenjavanja ili dopuna znanja, vještina i kompetencija potrebnih za rad i radi pripreme za tržište rada, škola ili poslodavac može organizovati osposobljavanje i usavršavanje u trajanju do jedne godine, na osnovu kojeg se može steći odgovarajuća stručna kvalifikacija, koja može biti uvažena u nastavku obrazovanja, odnosno sticanju nivoa obrazovanja, u skladu sa zakonom.”

Član 9

U članu 10 tač. 4, 5, 6 i 14 brišu se.

Tačka 12 mijenja se i glasi:

„12) „**kolektivni ugovor o nastavi**” je ugovor o realizaciji dijela praktičnog obrazovanja kod poslodavca;

Tačka 13 mijenja se i glasi:

„13) „**individualni ugovor o obrazovanju**” je ugovor o realizaciji praktičnog obrazovanja u cjelini kod poslodavca;

Poslije tačke 13 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„13a) „**kvalifikacija**“ je formalni ishod procesa provjere koja se dobija kada nadležna institucija utvrdi da je lice postiglo ishode učenja, u skladu sa postavljenim standardima;

13b) „**kvalifikacija nivoa obrazovanja**“ je kvalifikacija koja se stiče završetkom programa formalnog obrazovanja, potvrđuje se diplomom i omogućava nastavak obrazovanja ili uključivanje na tržište rada;

13c) „**stručna kvalifikacija**“ je formalno priznata kvalifikacija na osnovu nacionalnih standarda zanimanja i stečena u postupku provjere znanja, vještina i kompetencija ili na osnovu dijela javno važećeg obrazovnog programa. Potvrđuje se sertifikatom, omogućava uključivanje na tržište rada i može biti uvažena u nastavku obrazovanja i sticanju nivoa obrazovanja;“.

Tačka 21 mijenja se i glasi:

„21) „**kredit ishoda učenja (kreditna tačka)**“ je set ishoda učenja pojedinca koji se može provjeriti i čiji određeni broj čini kvalifikaciju i može biti prenosiv na druge obrazovne programe ili kvalifikacije;“.

Poslije tačke 21 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„21a) „**kreditno vrednovanje**“ je numeričko određivanje vrijednosti ishoda učenja u okviru određene kvalifikacije;

21b) „**Crnogorski kvalifikacioni okvir**“ je instrument za razvrstavanje kvalifikacija u skladu sa opisima nivoa, iskazanih kroz znanja, vještine i kompetencije, koji treba da poveže i uskladi pojedine podsisteme kvalifikacija i poboljša preglednost, dostupnost, napredovanje i kvalitet kvalifikacija, u skladu sa potrebama tržišta rada i društva u cjelini.“

Član 10

Poslije člana 10 dodaje se novi član koji glasi:

„Obezbjedjivanje kvaliteta

Član 10a

Obezbjedjivanje kvaliteta stručnog obrazovanja vrši se putem samoevaluacije i evaluacije, u skladu sa zakonom.”

Član 11

U članu 11 riječ “Ministarstvo” zamjenjuje se riječima: “organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete (u daljem tekstu : Ministarstvo)”.

Član 12

Poslije člana 11 dodaje se novi član koji glasi:

“Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 11a

Svi izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.”

Član 13

U članu 12 stav 2 riječi: “u saradnji sa udruženjem i poslodavcem” brišu se, riječi: “četiri mjeseca” zamjenjuju se riječima “šest mjeseci”, a riječ “maja” zamjenjuje se riječju “marta”.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 2 ovog člana, konkurs za upis vanrednih učenika i konkurs za upis za više stručno obrazovanje Ministarstvo može objaviti i u drugim rokovima, do kraja oktobra.”

Član 14

U članu 13 stav 2 mijenja se i glasi:

“Učenik se upisuje u školu kao redovni ili vanredni učenik.”

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

“Redovni učenik stiče obrazovanje redovnim pohađanjem nastave.

Vanredni učenik stiče obrazovanje pohađanjem pripremne nastave (instruktivno-konsultativne nastave) i polaganjem ispita, u skladu sa ovim zakonom.”

Član 15

U članu 15 stav 2 poslije riječi “iskustvo“ dodaje se zarez i riječi: “u skladu sa obrazovnim programom”.

Stav 3 briše se.

Član 16

U članu 16 stav 1 riječi: „po odobrenju Ministarstva” brišu se.

U stavu 2 riječ “nostrifikuje” zamjenjuje se riječju “prizna”.

U stavu 3 riječ “obavezno” briše se.

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

“Ministarstvo može odrediti broj upisnih mjesta za strane državljane koji se obrazuju po načelu uzajamnosti, u skladu sa međunarodnim sporazumom, kao i broj mjesta u okviru programa za razmjenu učenika.”

Član 17

U članu 19 alineja 1 riječi: ”i položilo stručni ispit” brišu se.

Alineja 2 mijenja se i glasi:

“-trogodišnju stručnu školu i položilo majstorski ispit.”

Član 18

U članu 20 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

“Izuzetno od stava 2 ovog člana, kandidati sa posebnim obrazovnim potrebama, koji ispunjavaju uslove upisa propisane ovim zakonom, upisuju se u skladu sa rješenjem o usmjeravanju u obrazovni program.”

Član 19

Član 21 mijenja se i glasi:

“Poseban uslov za upis

Član 21

Ukoliko praktično obrazovanje u cjelini obavlja poslodavac poseban uslov za upis u trogodišnju stručnu školu je zaključen individualni ugovor o obrazovanju.

Uslov za upis u umjetničku školu je izražena nadarenost i sklonost za umjetničko izražavanje.”

Član 20

U članu 22 stav 1 poslije riječi “razreda” dodaje se zarez i riječi: “u okviru istog nivoa obrazovanja”.

U stavu 2 riječi: ”područja rada” zamjenjuju se riječima: ”nivoa obrazovanja.”

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

“Učenik koji mijenja obrazovni program mora zadovoljiti na provjeri nadarenosti i sklonosti ukoliko se za obrazovni program u koji se upisuje traži provjera nadarenosti i sklonosti prilikom upisa.”

Član 21

U nazivu člana 23 i st. 1 i 2 ovog člana riječi: "status učenika", u različitom padežu, zamjenjuju se riječima: "status redovnog učenika", u odgovarajućem padežu.

Tačka 7 mijenja se i glasi:

"7) ako u toku nastavne godine ima 30 i više neopravdanih časova."

Stav 3 mijenja se i glasi:

"Učenik iz stava 1 tač. 4 i 7 ovog člana ima pravo polaganja razrednog ispita u istoj školskoj godini."

Član 22

U članu 26 stav 3 poslije riječi "statusa" dodaje se riječ "redovnog".

Član 23

U članu 30 naziv člana mijenja se i glasi: "Prilagođavanje nastavnih obaveza".

Član 24

U članu 31 stav 2 riječi: "Savjeta za stručno obrazovanje" zamjenjuju se riječima: "Nacionalnog savjeta za obrazovanje (u daljem tekstu: Nacionalni savjet)".

Član 25

U članu 32 stav 1 mijenja se i glasi:

"Obrazovni program radi se na osnovu više standarda zanimanja."

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Standardi zanimanja iz stava 1 ovog člana mogu biti različitih nivoa zahtjevnosti."

U stavu 3 riječ "Ministarstvo" zamjenjuje se riječima: "Nacionalni savjet".

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3, 4, 5 i 6.

Član 26

U članu 33 stav 2 riječi: "područja rada" zamjenjuju se riječima: "obrazovnog programa".

Stav 3 mijenja se i glasi:

"Izborni dio obuhvata predmete ili module koje učenik bira prema svojim sklonostima. Izborni dio može biti u funkciji sticanja stručne kvalifikacije ili proširivanja opštih i stručnih znanja."

Član 27

U članu 35 tačka 1 riječi: "opšteobrazovnih i stručnih predmeta" brišu se.

U tački 3 riječ "izbornu" briše se.

Tačka 5 mijenja se i glasi:

"5)stručne ekskurzije;".

U tački 8 poslije riječi "oblike" briše se tačka i dodaju riječi: "propisane obrazovnim programom."

Član 28

U članu 38 stav 2 briše se.

U stavu 4 riječ "odjeljenju" zamjenjuje se riječju "grupi".

Član 29

U članu 39 stav 1 riječ "do" briše se.

U stavu 2 riječi: "nacionalnih, odnosno etničkih grupa" zamjenjuju se riječima: "pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica".

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

"U višoj stručnoj školi učenici mogu imati do 40 časova nastave, u skladu sa obrazovnim programom.

Organizacija nastave, način i postupak ocjenjivanja i napredovanja u višoj stručnoj školi utvrđuje se propisom Ministarstva."

Član 30

U članu 40 riječi: "u dualnom obliku" zamjenjuju se riječima: "koji imaju zaključen individualni ugovor o obrazovanju kod poslodavca".

Član 31

U članu 41 stav 2 riječi: "(dualni oblik)" brišu se.

Član 32

U članu 45 naziv člana mijenja se i glasi: " **Individualni ugovor o obrazovanju.** "

U stavu 1 u uvodnoj rečenici riječi: "poslodavca i učenika" zamjenjuju se riječima: "poslodavca i roditelja, odnosno staratelja učenika".

U tački 13 poslije riječi "raskida" dodaje se riječ "individualnog".

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Škola je dužna da vodi evidenciju o zaključenim individualnim ugovorima o obrazovanju."

Član 33

U čl. 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53 i 56 riječi: "ugovor o obrazovanju", u različitom padežu, zamjenjuju se riječima: "individualni ugovor o obrazovanju", u odgovarajućem padežu.

U članu 51 tačka 2 poslije riječi "status" dodaje se riječ "redovnog".

Član 34

U članu 53 st.1 i 2 riječ "učenik" zamjenjuje se riječima:"roditelj, odnosno staratelj učenika".

Član 35

U članu 61 stav 1 poslije riječi "učenicima" dodaju se riječi: "uz obrazloženje ocjene".

Član 36

U članu 62 stav 1 riječi: "Ocjenjivanje, odnosno provjera" zamjenjuju se riječima: "Provjera, odnosno ocjenjivanje".

U stavu 2 riječ "pismeni" zamjenjuje se riječju "pisani".

Član 37

U članu 63 st. 1, 2 i 3 riječ „pismenoj”, u različitom padežu, zamjenjuje se riječju: „ u pisanoj”, u odgovarajućem padežu.

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Ako više od polovine učenika na ponovnoj pisanoj provjeri znanja dobije nedovoljnu ocjenu, direktor škole je dužan da Zavodu za školstvo, odnosno Centru za stručno obrazovanje podnese zahtjev za evaluaciju rada predmetnog nastavnika.

Zavod za školstvo , odnosno Centar za stručno obrazovanje je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 4 ovog člana izvrši evaluaciju rada predmetnog nastavnika.“

St. 4,5 i 6 brišu se.

Član 38

Član 64 mijenja se i glasi:

“Pisana provjera znanja

Član 64

Učenik može imati najviše dva pisana zadatka u toku sedmice, koji ne mogu biti istog dana.”

Član 39

U članu 66 stav 3 briše se.

Član 340

U članu 67 stav 5 poslije riječi “vijeće” briše se tačka i dodaju riječi: “tako što, na predlog direktora, obrazuje tročlanu komisiju koja će predložiti ocjenu.”

Član 41

Poslije člana 71 dodaje se novo poglavlje i četiri nova člana koji glase:

“ VIa SREDNJE UMJETNIČKO OBRAZOVANJE

Ostvarivanje umjetničkog obrazovanja

Član 71a

Srednje umjetničko obrazovanje ostvaruju likovne, muzičke i baletske škole (u daljem tekstu: srednja umjetnička škola).

U srednjoj umjetničkoj školi stiču se kvalifikacije nivoa srednjeg stručnog obrazovanja u trajanju od četiri godine.

Uslovi za upis

Član 71b

Srednje umjetničko obrazovanje mogu sticati lica koja su završila osnovnu školu i koja imaju izraženu nadarenost i sklonost za likovno, muzičko, ili baletsko izražavanje.

Provjera nadarenosti i sklonosti iz stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa obrazovnim programom.

Nastava

Član 71c

Nastava u srednjoj umjetničkoj školi je predmetna i izvodi se u dva oblika: individualna i grupna.

Individualna nastava se izvodi po klasama. Svi učenici jednog nastavnika individualne nastave čine klasu.

Ispit

Član 71d

Učenik u srednjoj umjetničkoj školi na kraju nastavne godine polaže godišnji ispit iz stručnih predmeta, u skladu sa obrazovnim programom.

Način i postupak polaganja godišnjeg ispita i druga pitanja od značaja za polaganje godišnjeg ispita uređuju se propisom Ministarstva.”

Član 42

U članu 72 stav 1 riječi: “i diplomski ispiti” brišu se, a poslije riječi: “majstorski” dodaje se zarez i riječi: “diplomski i godišnji ispiti.”

Član 43

U članu 76 tačka 4 riječ “nostrifikacije” zamjenjuje se riječju “priznavanja”.

Član 44

U članu 78 stav 1 riječi: “jedno polugodište” zamjenjuju se riječima: “nastavnu godinu”.

Stav 5 mijenja se i glasi:

“Razredni ispit polaže učenik kojem je izrečena vaspitna mjera isključenja iz škole, u skladu sa ovim zakonom.”

Stav 7 mijenja se i glasi :

“Razredni ispit polaže i vanredni učenik u skladu sa ovim zakonom.”

Član 45

Član 80 mijenja se i glasi:

“Praktični ispit

Član 80

U dvogodišnjoj stručnoj školi učenik polaže praktični ispit.”

Član 46

Član 81 mijenja se i glasi:

“Završni ispit

Član 81

U trogodišnjoj stručnoj školi učenik polaže završni ispit.”

Član 47

U članu 82 stav 1 mijenja se i glasi:

“U četvorogodišnjoj stručnoj školi učenik polaže stručni ispit.”

Poslije stava 1 dodaju se četiri nova stava koji glase:

“Stručni ispit se sastoji od opšteobrazovnog i stručnog dijela.

Opšteobrazovni dio ispita čine:

-crnogorski ili maternji jezik i književnost;

-matematika, ili prvi strani jezik, u skladu sa obrazovnim programom.

Stručni dio ispita čine:

-stručno-teorijski predmet;

-stručni rad.

Stručno-teorijski predmet od značaja za obrazovni profil izučava se najmanje u dva razreda sa po dva časa sedmično i određen je obrazovnim programom.”

U stavu 6 riječi: „Program, organizacija“ zamjenjuju se riječju „Organizacija“.

Poslije stava 7 dodaje se novi stav koji glasi:

“Program stručnog tečaja donosi Nacionalni savjet.”

Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 postaju st. 6,7, 8, 9, 10 i 11.

Član 48

Poslije člana 82 dodaje se novi član koji glasi:

“Komisija

Član 82a

Ministarstvo obrazuje komisiju za praćenje stručnog ispita koja koordinira, usklađuje i prati tok stručnog ispita.

Komisiju iz stava 1 ovog člana imenuje ministar prosvjete i nauke.

Aktom o obrazovanju komisije bliže se utvrđuju nadležnosti i određuje broj članova i sastav komisije.”

Član 49

Član 83 mijenja se i glasi:

“Diplomski ispit

Član 83

U višoj stručnoj školi učenik polaže diplomski ispit.“

Član 50

U članu 87 st. 1 i 2 riječ “nadležni” zamjenjuje se riječju “Nacionalni”.

Član 51

Naziv poglavlja VIII mijenja se i glasi: “VIII VANREDNI UČENICI”.

Član 52

U članu 90 riječi: “Lica koja nemaju status učenika” zamjenjuju se riječima: “Vanredni učenici”.

Član 53

Poslije člana 90 dodaje se novi član koji glasi:

“Pripremna nastava

Član 90a

Vanredni učenik je obavezan da pohađa pripremnu nastavu.

Predmete, nastavne sadržaje i fond časova nastave iz stava 1 ovog člana, za svaki obrazovni program, utvrđuje nastavničko vijeće škole.

Ukupan fond časova iz stava 2 ovog člana ne može biti manji od 30 % ukupnog godišnjeg broja časova za određeni obrazovni program, a određuje se u skladu sa odgovarajućom metodologijom, koju donosi Nacionalni savjet, na predlog Centra za stručno obrazovanje.”

Član 54

Član 91 mijenja se i glasi:

“Polaganje ispita

Član 91

Vanredni učenik polaže razredni ispit i odgovarajući ispit na završetku odgovarajućeg nivoa obrazovanja.

Vanredni učenik polaže ispite iz stava 1 ovog člana u junu, avgustu i januaru.

Vanredni učenik u toku jedne školske godine može završiti jedan razred.

Vanredni učenik polaže razredni ispit iz jednog, više ili svih nastavnih predmeta, u skladu sa obrazovnim programom.

Polaganjem razrednog ispita vanredni učenik polaže dopunske i diferencijalne ispite, u skladu sa obrazovnim programom, s tim da putem polaganja dopunskih i diferencijalnih ispita u jednom ispitnom roku može završiti jedan razred.

Za polaganje ispita iz stava 1 ovog člana i za časove pripreme nastave iz člana 90a ovog zakona vanredni učenik plaća naknadu koju utvrđuje Ministarstvo.”

Član 55

U članu 92 riječi: “Licima koja nemaju status učenika” zamjenjuju se riječima: “Vanrednom učeniku”.

Član 56

U članu 94 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

“Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, kada nadležna prosvjetna inspekcija utvrdi da stručni ispit nije obavljen u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona, Ispitni centar je dužan da, u roku koji odredi taj organ, donese odluku o poništenju stručnog ispita i diploma izdatih na osnovu tog ispita.

Ako Ispitni centar ne donese odluku iz stava 3 ovog člana, odluku o poništenju stručnog ispita i diploma donosi ministar prosvjete i nauke.”

Član 57

U članu 97 riječi: “učeničke radionice” brišu se.

Član 58

Čl. 98 i 99 brišu se.

Član 59

U članu 102 stav 1 poslije riječi “akademiju” dodaje se zarez i riječi: “odnosno koji su završili studijski program u trajanju od 240 ECTS.”

U stavu 2 poslije riječi “profila” dodaje se zarez i riječi: “odnosno koji su završili odgovarajući studijski program u trajanju od 180 ECTS, ukoliko ne postoji odgovarajući studijski program u trajanju od 240 ECTS”.

Član 60

U članu 103 stav 1 poslije riječi “fakultet” dodaje se zarez i riječi: “odnosno odgovarajući studijski program u trajanju od 240 ECTS”.

Član 61

U članu 104 poslije riječi: “višu školu” dodaje se zarez i riječi: “odnosno koje je završilo odgovarajući studijski program u trajanju od 240 ECTS ili 180 ECTS”.

Član 62

U članu 107 stav 1 tačka 1 poslije riječi „iz“ dodaju se riječi: „crnogorskog ili“.

Član 63

U članu 108a riječi: „do školske 2011/12. godine“ zamjenjuju se riječima: „do školske 2015/16. godine.“

Član 64

Član 115 briše se.

Član 65

Poslije člana 116a dodaju se dva nova člana koji glase:

“ Upis u prelaznom periodu

Član 116b

Do primjene eksterne provjere znanja na kraju završnog razreda u svim osnovnim školama upis učenika u stručnu školu vršice se na osnovu opšteg uspjeha učenika u posljednja tri razreda osnovne škole i posebne nadarenosti, odnosno umješnosti koje su značajne za sticanje obrazovanja.

Polaganje stručnog ispita u prelaznom periodu

Član 116c

Stručni ispit organizovaće Ispitni centar u skladu sa ovim zakonom počev od školske 2010/2011. godine.”

Član 66

Poslije člana 120 dodaje se novi član koji glasi:

“Rok za donošenje propisa

Član 120 a

Propisi predviđeni ovim zakonom donijeće se najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 67

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

SU-SK Broj 01-539/13
Podgorica, 27. jula 2010. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 24. SAZIVA

PREDŠEDNIK

Ranko Krivokapić